ئەم ووتارە نزیکەی ساڵێك بەر لە ئێستا نووسراوەو بڵاوبووەتەوە. لەوکاتەوە تا ئێستا سەدان ئینسانی دڵ پڕلەهیوای تر لە کوردستان، بەم لەشکرەوە پەیوەست بوون، کارەساتی بەردەبارانکردنی (دووعا) ی ئازیز و دەستو پەنجە بڕینی یەکێکی تر لە هەولێر،نیشانی دەدات، کە ئەم برینە قێزەوونە لە ژێردەسەلآتی یەکێتی و پارتیدا هەروا خوێنی لەبەر دەڕواو بەرەو ئاستێکی مەترسیدار تر دەچێ. بەو هۆیەوە کە بەردەبارانکردنی دووعا گۆشەیەکی مەترسیداری مێژووی ١٦ساڵ ڕەشەکوژی ژنانە لە کوردستان، بە پێویستم زانی دووبارە وەك خۆی بڵاوبێتەوە. **ناسك ئەحمەد** ٣ /٢٠٠٧/٥

زیاتر لە٣٣ هەزار ژن، لە ١٥ساڵی ڕابردوودا لە کوردستان سووتاو و کوژراوە!!

ناسك ئەحمەد
nasikahmmad2@yahoo.com

ڕۆژی سێ شەممە ٢٠٠٦/٥/٩ لە کەناڵی سەتەلایتی تەلەفزیۆنی پارتیەوەو لە بەرنامەی (ڕاڤە) دا،لەسەر تەوەری (عەلمانیەت و ئایین) گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێزێك دەکرا، کەبەداخەوە بەهۆی درەنگ ڕاگەیشتنی منەوە، نەمتوانی ناوەکەی هەڵبگرم. لەبەشی کۆتایی گفتوگۆکەدا، بەڕێزی بە دەق ووتی: (تەنیا لەساڵی ٢٠٠٥ داو تەنیا لەشاری سلێمانی بەپێی ئامار (٧٣٥) ژن بەهۆی سووتاوی یان کوژرانەوە گیانیان لەدەستداوە،ئەمە ئەگەر لە بریندار گەڕێیین). هاوکات ووتی: (من ئامارێکم بۆ شاری هەولێر لەبەردەستدا نیە تا پێتان بڵێم ،بەڵام دڵنیام ئەم ئامارە لەشاری هەولێر زیاترە)!

ئاماریکی چاوەروانکراوە، چاوخشاندنێکی خێرا بەنێو ڕۆژنامە و بڵاوکراوەکانی کوردستاندا و ووردبوونەوە لە هەواڵەکانی کوشتن و خۆسوتاندنی ژنان، کە ڕۆژانە چەندین ژن دەبنە قوربانی فەرهەنگی پیسی پیاوسالاری، ئیتر سەرسورهینەر نییە گوێ بیستی ئاماری کوشتنی سەدان ژن بین لەسالیکدا.

بە راستی چ کاریکی سەختە ئینسان ناچار بێت ژمارەی ئینسانە گیان لە دەستچووەکان ڕیز بکات وسەرژمێریان بکات؟! ،بەڵام ناچارین دەبێ تەحەمولی ئەو سەختیە بکەین،نەك لەبەر ئەوەی لە ئەرشیفدا هەڵیانبگرین، بەڵکو لەبەرئەوەی بەر بگرین بەو گووڵانەی کە هێشتا هەڵنەوەریوون. ئەمەش پەیوەندی بە ژیانی ئێستاو ئایندەی ئینسانەکانی کۆمەڵگەیەکەوە هەیە، کە ڕەنگە هەتا من ئەم نووسینە تەواو دەکەم، چەند جەستەیەکی تر تیایدا ببێت بە خەڵوز، چەندانی تر تیایدا بەچەقۆی قانوونی نامووس و شەریعەت و پیاوسالاری ژیانیان لێ بسەندرێتەوە!.بەڵام سەرباری ئەو سەختیەی کە ووتم. وەرن با بزانین بەپێی ئەم ئامارە و بە پێی چەند ئامارێکیش کە لە ریکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان لە سالەکانی پێشودا کۆمان کردبۆوە، ژمارەی قوربانیانی ژنان لە ١٥ سالی دەسەڵاتی کوردایەتیدا گەیشتۆتە چ ئامارێگی مەترسیدار؟!.

ئاشکرایە، کە ساڵی ٢٠٠٥ ی کۆمەڵگەی کوردستان بە بەراورد لەگەڵ ساڵەکانی دەهەی ڕابردوو،تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازەو زۆر شت تیایدا گۆڕڕاوە. ئێستا بەهەر هۆیەکەوە بێت دەسەڵاتی دەستەوتاقمی چەقۆکێشی ئیسلامی کەمترەو دەستیان کەمتر دەڕوات. جەنگی ناوخۆی یەکێتی و پارتی کە تیایدا ئیسلامی سیاسی کارتیکی زێرین بوو لەنێوان هەر دوو بەرەی جەنگدا، ئێستا لە ئارادا نیە. ئاستی هوشیاری و تەوەقوعی خەڵك چووەتە سەرەوەو لە جاران زیاتر دەستیان بە هۆیەکانی ئاگاداربوون لە دنیا ڕادەگات، ناڕەزایەتی و بزووتنەوەی جەماوەری خەڵك بۆ بەدەستهێنانی خواستەکانیان هەتا دێت بەرەو سەر دەچێت و خۆشخەیاڵیش بە دەسەڵاتی کوردایەتی ڕوو لەخوار. بەم مانایە چاوەروانی ئەوەیە کە ئاماری کوشتنی ژنان لەم سالآنەی دواییدا لە چاو ساڵەکانی پێشودا بەرەو کەم بوونەوە چووبێت.

ئەگەر وەك میوانە بەڕێزەکەی بەرنامەی (ڕاڤە)، ئەو دڵنیاییەی ئەویشمان نەبێت و ئاماری ژنانی کوژراو وسووتاوی شاری هەولێر وەك شاری سلێمانی حیساب بکەین،وباقی ناوچەکانی تری کوردستانیش وەك گەرمیان و شارەزوور و پشدەر وبیتوێن و دهۆك و بادینان هەموویان بە تەنیا شارێك دابنێین و وەکو سلێمانی حسابی بکەین. ئەوا ئاماری کوژراو و سووتاوی ژن لە ساڵی ٢٠٠٥ دا لە کوردستان دەکاتە ٢٢٠٥ ئینسان!، ئەگەریش ئاڵوگۆڕەکانی دەهەونیوی ڕابردووی کوردستان وەك ووتم لەبەرچاو نەگرین و پێوانەمان تەنیا ئاماری ساڵی ٢٠٠٥ بێت، ئەوا ئاماری کوژران وسووتاندنی ژن لە ١٥ساڵی ڕابردووی ژێر دەسەڵاتی یەکێتی و پارتیدا لە کوردستان دەکاتە٣٣٠٧٥ ئینسان!!!.

چ کارەساتێکی ئینسانی گەورەیە؟!، چ قەسابخانەیەکی قەسابیکردنی ئارەزووەکانی بەشەرە؟!. شکم هەیەلە هێرشەکەی جەنگیزخاندا بۆ ئەم ناوچەیە،کە تا ئێستاش مێژوو باسی دڕندەیی دەکات ،ئەوەندە ئینسان کوژرابێت!.

هێزەکانی حەرەس جمهوری ڕژێمی بەعس نەهاتوون بۆ ئەنفال، کەچی زیاتر لە سێ یەکی قووربانیانی ئەنفال لە ژنانی کوردستان لە ١٥ساڵی ڕابردوودا ئەنفال کراوون ولاشەکانیان لە بیابانەکانی ئەنبار ونوگرەسەلمان نین،وان لە کوردستان و لە ژێر پێی سەرانی یەکێتی وپارتیدا شاردراونەتەوە!. فڕۆکە جەنگیەکانی ڕژێمی بەعس نەهاتوون بۆ وەشاندنی بۆمبی کیمیایی، کەچی حەوت ئەوەندەی قووربانیانی هەڵەبجە لە ژنانی کوردستان خنکێنراون!.هیتلەر و نازیزم نەماوە ، کەچی کورەکانی ئینسان سووتاندن (هۆلۆکۆس)ی ژنان لە کوردستان ئاگرەکەی هەر کڵپە دەسێنێ!. شەپۆلەکانی (تسۆنامی) یەك ڕووی نەکردۆتە کوردستان، کەچی دەیان هەزار ژن لەبنی دەریای کوردستاندا غەرقبوون!. بەڕواڵەت جەنگێك ڕوونەداوە، کەچی زیاتر لە بیست وپێنج ئەوەندەی سەربازە کوژراوەکانی ئەمریکا لە عێراقدا، لە ژنانی کوردستان بەبێ ئەوەی سەرباز بووبن و خاکی هیچ شوێنێکیان داگیر کردبێت، لە نێو ماڵەکانی خۆیاندا کوژراون!. ئەمە ئەو گۆڕستانە گەورەیەیە بۆ ژنانی کوردستان، کە(مهاباد قەرەداغی) لەپشتی پارێزەرانیەوە بانگەوازی ژنانی کوردستان دەکات شانازی پێوە بکەن !. ئەمە ئەو قەسابخانەیەی ژنانی کوردستانە، کە خانمی(ڕوئیا تلوعی) ئاواتە خوازە کوردستانی ئێرانیش بگرێتەوە !.

هۆ خەڵکینە!.کێ لەم کۆمەڵکوژیەی ژنانی کوردستان بەرپرسیارە؟!. ئینسان دەبێ یەخەی کێ بگرێ و بیکێشێتە دادگای ئینسانیەتەوە؟!.

لە هەموو شوێنێکی دنیادا وەختێك قسە دێتە سەر لێپرسراویەتی لە هەر کارەسات و دیاردەیەکی دیاریکراوی هەر کۆمەڵگەیەك، بێ سێ دوو دەچنە سۆراغی دەسەلأتدارانی ئەو شوێنە. بۆ بە دواداچوونی کارەساتە ئینسانیەکەی(دارفۆر) یەخەی دەسەلأتەکەی (عومەر بەشیر) گیراوە. لافاوو باو بۆران و زەمین لەرزە لە هەر جێگایەکی دنیادا خەڵکی ئاوارەو بێ جێگەو ڕێگا بکات،خەڵکی دەستبەجێ بەر پرسیارەتی قەرەبووکردنەوەی زیان و نیشتەجێکردنەوەی دانیشتوان دەخنە ئەستۆی دەوڵەت و دەسەلأتداران. ئەوە چەندین مانگە لە دادگایەکی گاڵتەجاڕانەدا(سەدام حسێن) و دارو دەستەکەیان لەسەر بێسەروشوێنکردنی چەند سەد کەسی خەڵکی(دجێل) بە گیروگاز هێناوە. بەلأم بەئەندازەی هەموو دانیشتوانی ئێستای (دجێل) ژن لە کوردستان کوژراوە!، ئێمە بچینە سۆراغی کێ؟!.

ماوەیەك بەر لە ئێستا دوو ئەندازیاری ئەڵمانی لە شاری بەغداد ڕفێنرابوون.کەسوکارو هاوکاران وچەندین ڕێکخراوی جۆراوجۆری تری ئەڵمانی و خەڵکێکی زۆر یەخەی دەوڵەتی ئەڵمانیایان گرتبوو و داوایان دەکرد(تۆبیاس و میشێل) یان بۆ بهێنێتەوە. ئێمە یەخەی کێ بگرین بۆ ئەوەی ٣٣٠٧٥ ئینسانمان بۆ بهێنێتەوە؟!. ئاخر ناتوانین باوەڕ بکەین بەوەی کە ئیتر (خونچە) ی دراوسێمان نابینین!. ناتوانین تەحەمولی پرسیاری (شێرزاد و کنێر و ڕازاو) بکەین ، کە دەپرسن دایکیان لە کوێیە!.کە دەپرسن خوشکی گەورەیان بۆچی وا دوا کەوت وەهەر نەگەڕایەوە؟!. باوەڕ بکەن دڵی ئێمەش وەك دڵی دا یك وباوك و هاوڕێ و خۆشەویستەکانی(تۆبیاس و میشێل) ە.

دەبێ بەر لە هەر کەسێك یەخەی (مەسعود بارزانی و جەلال تاڵەبانی) بگیرێ. لەوان بپرسرێ، کوان ئازیزەکانی دراوسێمان؟!.کوان هاوشاریەکانمان؟!. فلأن کەسی دراوسێمان کوا؟!.لەگەڕەکی ئەودیومانەوە کیژۆڵەیەك هەبوو جارو بار دەهاتە نانەواخانەکەی پشتمانەوە، کوا بۆ دیار نیە؟!. بچین یەخەی بارزانی و تاڵەبانی بگرین و پرسیاریان لێ بکەین، ئەوە چۆنە دەزگاکانی پاراستن وزانیاریتان دەزانن مامۆستایەکی زانکۆ قسەی بە تاڵەبانی ووتووە،یان فلأن کەس لەشانی بارزانی کەم کردۆتەوە؟!. ئەوە چۆنە دەزگاکانی هەواڵگریتان دەزانێ (زمناکۆ عەزین) لە چایخانەی شەعب دانیشتووەو سەرقاڵی بەڕێوەبردنی ئاکسیۆنە؟! . چۆنە دەزانن (ئاسۆس هەردی و تواناعوسمان) هەڵەیەکی چاپیان کردووەو شەش مانگە دادگاتان بۆ هەڵخستوون؟!، ئەی بۆ ناپرسن سۆماکان وپرشنگەکان و شیلانەکان کوان؟!. هێزێك لەماوەی ١٥ ساڵی دەسەلأتیدا ٣٣٠٧٥ ژن دیار نەما بێت، تەنیا بۆ ئەوە باشە ژێرەوژووی کەیت.

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

دەزانم غەم و باری گرانی گەندەڵی و تالأنوبڕۆیی دەسەلأتداران و گرانی سەرسوڕهێنەری بازاڕ، نیگەرانی و دڵەڕاوکەی چارەنووسی سبەینێی کوردستان لە ژێر دەستی مافیاکانی بەغدادا، باری گرانی بێ ئاوی وبێ کارەبایی بیرکردنەوەی ئینسان گۆج دەکات. دەزانم غەمی بەڕێوەچوونی ژیانی ڕۆژانە بارێکی گرانەو زۆر جاربوار نادات ئینسان سەر بەرزبکاتەوە و برێك ئەولاتری خۆی ببینێت. بەلأم کوشتنی ژنان و دەستبردنی ژنان بۆ ئاگر بەردان لە جەستەی خۆیان،کێشەیەکی لاوەکی کۆمەڵگە نیە. باوەڕ بکەن لە کۆمەڵگەیەکدا ژن بکوژرێت یان خۆی بکوژێت، کۆمەڵگە تاریك دەبێت . لە کۆمەڵگەیەکدا دانیشتوانەکەی بێ دەنگە لە کۆچکردنی هەتا هەتایی

لەشكرێك ئینسان بكات، دەسەلآتدارانەكەی وەك ئێستا بە فیشەك وەلآمی خواستەڕەواكانی خەڵك دەدەنەوە. لە كۆمەڵگەیەكدا ژن بكوژرێت، ئازادیخوازان جێگایان زیندان دەبێت و قەڵەمی ئازاد دەشكێنرێ. لەكۆمەڵگەیەكدا قەتڵی نامووسی هەبێت (مەریوان هەڵەبجەیی) یەكان،لەسەر نووسینی كتێب، دەبێ لەترسی چەقۆكێشانی ئیسلامی و شەریعەت، شەوانە ماڵەوماڵ بكەن!.لە كۆمەڵگەیەكدا ژن بكوژرێت و كەس یەخەی دەسەلآتداران نەگرێت، توزێك لەولاترەوە مندالآنی دایك وباوك ئەنفالكراو،سوالّ دەكەن!. لەخۆڕانیە بەرەی كۆنەپەرستی بۆ لە خوێن هەڵكێشانی كۆمەڵگە بەر لە هەرشتێك لەمەسەلەی ژنەوە دەست پێ دەكەن. مەسەلەی ژن مەسەلەی تەواوی كۆمەڵگەیەو بناغەی سەرەكی ئازادی و مۆدێرنیزمی كۆمەڵگەو مافە سەرەتاییەكانی ئینسانە. بۆیە نابێ لەم تاوانە گەورەیە خۆش بین. تاوانبارانی ئەنفالكرنی ئەم هەزاران ژنە پارتی و یەكێتین. تاوانباران (مەلابەشیرەكان و شێخ زاناكان و مەلاعوزێرەكان) ی فتواچین، كەلە نێو وەزارەتی ئەوقاف ئەواندا پارە وەردەگرن. تاوانباران ئەوەتان لە نێو قانوونەكانی دادگاكان و بەرنامەی تەلەفزیۆنەكان و نوێژی جومعەكان ومەنهەجی خوێندنی مندالآنی قووتابخانەكان، كە هەموویان برەو دەدەن بە جەهالەت و كۆنەپەرستی و فەرهەنگی پیسی پیاوسالاری . كە هەموویان چەقۆ دەدەنە دەستی باوك وبراو كەسوكارو تەنانەت خودی ژنان،كە ژیان لە نزیكترین و خۆشەویسترین كەسیان وەر بگرنەوە. بزووتنەوەی كوردایەتی وشەریعەت و دین دوو دیوی پارەیەكن و مانەوەی یەكتری تەواو دەكەن. بۆیە بۆ كۆتایی هێنان بەم كۆمەڵكوژیەی ژنان دەبێ یەخەی یەكێتی و پارتی بگیرێ و ڕاپێچی دادگای ئینسانیەت بكرێن.

ئازادیخوازانی دنیا، ڕێكخراوە ئینسان دۆستەكان.

یەكێتیە كرێكاریـــەكان، ڕێـكخراوەكانی ژنان!

وەرن ببینن،لەسایەی دەسەلآتی دۆستەكانی ئەمریكادا ،كوردستان كراوەتە چ گۆڕستانێك بۆ ژنان. (٧٣٥) ژن تەنیا لە ساڵێكداو تەنیا لەشاری سلێمانی كوژراو وسووتاون!. ئێوە دەزانن، ئەگەر نیوەی ئەم ژمارەیە لە(بەور و شێر و پڵنگ) ەكانی ئەفریقای خواروو،یان جەنگەڵەكانی مالیزیا سالآنە كەم ببێتەوە، دەستبەجێ سەدو یەك ئۆرگان و ریكخراوی جۆراوجۆر لە دنیادا لەسەریان هەڵدەداتێ و سزای توند لەسەر ڕاوكردنیان دادەنرێت. ئەوەتا لە كوردستان بكوژانی ژن دەسەلآتدارن!.قانوونی ڕاوكردنی هەموو ڕۆژەی ئینسان بەڕێوە دەبرێ!.

بۆ قەدەغەكردنی كوشتنی ژنان و سەندنەوەی ژیان لێیان ودادگاییكردنی تاوانبارانیان وەرن پشتیوانیمان بكەن و لەگەڵمان بن. بۆ كۆتایی هێنان بە كورەكانی ژن سووتاندن لە كوردستان، فشار بخەنە سەر دەسەلآتی كوردایەتی. باوەڕبكەن هەر گیز لێتان خۆش نابین ،ئەگەر لە كۆڕوكۆمەڵ و كۆبوونەوەكانی خۆتاندا دەسەلآتدارانی كوردستان وەكو نوێنەری خەڵك و سۆسیال دیموكراسی و هێزی عەلمانی پێشوازیان لێبكەن.ئەمە ئەركی هەر كەسێكە، كە زەڕڕەیەك ئینسانیەتی تێدا بێت و ویژدانی بەخەبەر بێت.

٢٢ / ٥ /٢٠٠٦